

Jasmin Duvnjak

Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2022.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primijeno: 27-12-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02 -	02 -	2619	22

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA

n/r gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Na osnovu člana 171. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20) radi razmatranja i donošenja, podnosim **Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.**

Delegat

Jasmin Duvnjak s.r.

PRIJEDLOG

ZAKON
O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH
ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA PREMA DJECI
I MALOLJETNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE.